

2021 Annual Teaching Plan Template

2021 Annual Teaching Plan – Term 1: MATHEMATICS: Grade 3

Zwifhinga zwo tetshelwaho Mbalo:

Awara dza 7 nga vhege dzo tetshelwa Mbalo: Khethekanyo l tevhelaho ndi l sumbedzaho kushumele kwa duvha linwe na linwe.

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| VHEGE: AWARA DZA 7 | | | | |
| NGA DUVHA: 1 hr 24 min × 5 = 7 hrs | | | | |
| 1. Mushumo wa kilasi yothe: <ul style="list-style-type: none"> U vhalela, Murekanyo. Pfunzo ya zwitenwa zwiswa. | | | | 5 min +10 min 20 min 24 × 2 zwigwada = 48 min |
| 2. Pfunzo ya tshigwada tsho di imisaho na mushumo wa hone (h katelwa orala, practical na mushumo wa u nwala wa duvha nga duvha) Mudededzi vha tea u pulana zwavhudi u itela u linga lwa u guda. | | | | |
| Kha vha lavhelese pulane ya kufunzelwe kwa zwigwada. | | | | |
| MUSUMBULUWO | LAVHUVHILI | LAVHURARU | LAVHUNA | LAVHUTANU |
| Tshigwada 1 and 3 | Tshigwada 2 and 3 | Tshigwada 1 and 3 | Tshigwada 2 and 3 | U funzwa ha kilasi yothe |

| Themo ya 1 Maduvha a 45 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Week 10 |
|----------------------------|---|--|---|--|--|----------|---------|-------------------------|---------|---------|
| Thoho kha CAPS | <ul style="list-style-type: none"> Baseline Assessment | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> U vhala zwithu U vhala u tshi ya phanda na murahu Zwiga zwa nomboro na madzina a nomboro Vhuimo ha nomboro | NOR: <ul style="list-style-type: none"> U vhala zwithu U vhala u tshi ya phanda na murahu Zwia zwa nomboro na madzina a nomboro U buletshedza, u vhambedza na u tevhekanya Vhuimo ha nomboro U tanganya na u tusa | NOR: <ul style="list-style-type: none"> U tanganya na u tusa Vhuimo ha nomboro Muandiso | NOR: <ul style="list-style-type: none"> U tanganya na u tusa Muandiso Tshelede | NOR: <ul style="list-style-type: none"> Muandiso U vhea nga zwigwada na u kovhekana | REVISION | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Vhuimo ha nomboro | | | PFA: <ul style="list-style-type: none"> Phetheni ya Dzhometiri | Mielo: <ul style="list-style-type: none"> Tshifhinga | | | U shuma na Data: | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|--|
| <p>Thodea dza Khontseputi, zwickili na vhuleme</p> | <p>U vhalela:</p> <ul style="list-style-type: none"> Phanda na Murahunga forwards and backwards in 2s, 5s and 10s up to 100 (u bva kha muandiso munwe na munwe) <p>Murekanyo wa Mathematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nnzhi kana thukhu nga 1 | <p>U vhalela: (Phetheni na numeric dzo tanganela)</p> <ul style="list-style-type: none"> U ya phanda na murahu nga vho 1s, 2s, 5s u swika 150 (u bva kha muandiso munwe na munwe) <p>Murekanyo wa Mathematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nnzhi kana thukhu nga 1 Nnzhi kana thukhu nga 2 Nnzhi kana thukhu nga 5 Zwifhati zwa nomboro 10 | <p>Counting: (Phetheni dza nomboro dzo tanganela)</p> <ul style="list-style-type: none"> U ya phanda na murahu nga vho 2s, 5s, 10s u swika 200 (u bva kha muandiso munwe na munwe) <p>Murekanyo wa Mathematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> U tevhekanya nomboro Nomboro thukhusa na khulwanesa Zwifhati zwa nomboro 10 Mbuno dza u tanganya u swika kha 20 | <p>U vhalela:</p> <ul style="list-style-type: none"> U ya phanda na murahu nga vho 2s, 3s u swika 200 (u bva kha muandiso munwe na munwe) <p>Murekanyo wa Mathematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ndi nomboro ifhio I re vhukati? Nnzhi kana thukhu nga 3 Mbuno dza u tusa u swika kha 20 | <p>U vhalela:</p> <ul style="list-style-type: none"> U ya phanda na murahu nga vho 3s & 5s u swika 200 (u bva kha muandiso munwe na munwe) <p>Murekanyo wa Mathematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbuno dza u tanganya na u tusa u swika kha 20 Thebulu ya u andisa nga (2 - 5) U Davhula na u Hafula | <p>U vhalela:</p> <ul style="list-style-type: none"> U ya phanda na murahu nga vho 3s & 10s u swika 200 (u bva kha muandiso munwe na munwe) <p>Murekanyo wa Mathematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thebulu ya u andisa nga 3) Nnzhi kana thukhu nga 3 Nnzhi kana thukhu nga 10 | <p>U vhalela:</p> <ul style="list-style-type: none"> U ya phanda na murahu nga vho 2s & 4s u swika 200 (u bva kha muandiso munwe na munwe) <p>Murekanyo wa Mathematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbuno dza u tanganya na u tusa u swika kha 20 Nnzhi kana thukhu nga 2 Nnzhi kana thukhu nga 4 Thebulu ya u andisa nga 4) | <p>U vhalela:</p> <ul style="list-style-type: none"> U ya phanda na murahu nga vho 3s & 4s u swika 200 (u bva kha muandiso munwe na munwe) <p>Murekanyo wa Mathematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbuno dza u tanganya na u tusa u swika kha 20 Thebulu ya u andisa (2-5) | <p>U vhalela:</p> <ul style="list-style-type: none"> U ya phanda na murahu nga vho 3s, 4s & 10s u swika 200 (u bva kha muandiso munwe na munwe) <p>Murekanyo wa Mathematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbuno dza u tanganya na u tusa u swika kha 20 Thebulu ya u andisa (2- 5) | <p>Counting:</p> <ul style="list-style-type: none"> U ya phanda na murahu nga vho 2s, 3s, 4s u swika 200 (u bva kha muandiso munwe na munwe) <p>Murekanyo wa Mathematiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbuno dza u tanganya na u tusa u swika kha 20 Thebulu ya u andisa (2- 5) Muandiso wa 10 |
| <p>NOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhala zwishumiswa zwi fareaho nga zwigwada u swika kha 100 (U anganyela na u vhala nga u fulufhedzea) U fhedzisa thevhekano ya nomboro u swika kha 100 U vhala na u nwala zwi ga nomboro u swika kha 100 U nwala madzina a nomboro u bva kha 1 u swika kha 30 U divha zwine didzhithi inwe na inwe ya imela U kwashekanya nomboro dza didzhithi mbili u swika kha 99 u ya kha muandiso wa 10, muandiso wa mahumi na vhuthihi/yuniti U topola na u amba ndeme ya didzhithi inwe na inwe | <p>NOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> U topola, u divha, u vhala na u nwala zwi ga nomboro u swika 200 U nwala madzina a nomboro u swika kha 100 U tevhekanya na u vhambedza nomboro yo fhelelaho u swika kha 99 hu tshi shumiswa thukhusa kha, khulwanesa kha, na u lingana na (<, >, =) U vhekanya u bva kha khulwanesa u yak ha thukhusa, thukhu kha na lingana na u swika kha 99 U kwashekanya nomboro ya didzhithi mbili u swika kha muandiso wa mahumi na vhuthihi U topola na u amba ndeme ya didzhithi inwe na inwe U tandulula thaidzo dza u tanganya na u tusa u swika kha 20. U shumisa zwi ga teaho (+, -, =, □) <p>DBE Bugu ya u shumela: Act 4, 17, 18, 19</p> | <p>NOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> U tanganya na u tusa kha thaidzo dza nomboro dza didzhithi mbili dzi re na phiphundo u swika kha 99 kha nyimele I sa todi u vhalela U tandulula thaidzo dza nomboro kha nyimele na u talutshedza thandululo dzavho dzi kwamaho u andisa hu re na phindulo u swika kha 50. (thebulu ya u andisa 5 na 2) Vhushaka vhukati ha u tanganya ha u dovhoololahu na u andisa U shumisa zwi ga zwo teaho (+, =, x, □) <p>DBE Bugu ya u shumela: Act 20 a & b, 24</p> <p>PFA:</p> <p>Phetheni ya Dzhometiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> U kopa, u engedzedza na u buletshedza kha maipfi. Phetheni yo leluwaho yo itwaho nga zwithu zwi no farea <p>U fhata phetheni yanu ni tshi shumisa zwithu zwi no farea</p> | <p>NOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> U tanganya na u tusa u swika kha 99 kha nyimele ine a itodi u vhalela Add and subtract up to 99 context free calculations U tandulula thaidzo dzo vhalaho nomboro kha nyimele na u talutshedza thandululo dzavho dzi kwamaho u andisa hu re na phindulo u swika kha 50. (thebulu ya u andisa 5,2, 3 na 4) <p>Tshelede: (yo katelwa kha u tanganya, u tusa na muandiso)</p> <ul style="list-style-type: none"> U divha na u topola mangwende a Afrika Tshipembe na tshelede ya mabambiri (5c, 10c, 20c, 50c, R1, R2, R5, R10, R20, R50), tandulula thaidzo ya tshelede u swika kha R20 <p>DBE Bugu ya u shumela: Act 21 a & b, 26</p> <p>Mielo:</p> <p>Tshifhinga:</p> <ul style="list-style-type: none"> U amba tshifhinga tsha awara dza 12 - awara - hafu ya awara - kotara ya awara - miniti kha watshi dza lutanda na watshi dza nomboro U shumisa watshi u rekanya vhulapfu ha tshifhinga na u fhira ha tshifhinga U shandukisa maduvha na dzivhege U shandukisa vhege na minwedzi U shumisa watshi u rekanya vhulapfu ha tshifhinga nga awara kana hafu ya awara | <p>NOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyimele ya u andisa I re na phindulo u swika kha 50 .(thebulu ya uandisa ya 5, 2, 3 na 4) <p>U vhea nga zwigwada na u kovhekana zwi isaho kha u kovha:</p> <ul style="list-style-type: none"> U tandulula na u u talutshedza thandululo ya thaidzo dzi no shumea dzine dza katela u kovhekana ho lingana na u vhea nga zwigwada u swika kha 50 nga 2, 5 na 10 hu na phindulo dzine dza sa dzhenise zwi gahe U shumisa zwi ga zwo teaho (+, =, □) <p>DBE Bugu ya u shumela: Act 23, 30 a & b,</p> <p>U shuma nga Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> U kuvhanganya data nga ha kijasi kana tshikolo u fhindula mbudziso dzi vhudziswa nga mudededzi Shumisani thalisi u dzudzanya data u ya nga ha mitevhe ye na newa U imela data kha Dzi thebulu Girafa ya lubaba Ambani nga ha data ni fhindule mbudziso nga ha data kha thebulu na kha girafa ya lubaba (zwi ri isa kha u kona u fhedza u sengulusa na u talutshedza Data) | <p>NDOVHOLOLO ya themo ya 1</p> <ul style="list-style-type: none"> U tanganya na u tusa U andisa na u kovha <p>DBE Bugu ya u shumela: Act 27, 28</p> | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|
| | DBE Bugu ya u shumela: Act 1, 2, 3 | | DBE Bugu ya u shumela: Act 9, 29 Zwikhala na zwivhumbeo: Zwithu zwa 3-D : <ul style="list-style-type: none"> U buletshedza, u divha, u vhekanya na u vhambedza zwithu zwa 3-D | DBE Bugu ya u shumela: Act 12, 32 | DBE Bugu ya u shumela: Act 16, 22 | | | | | |
| Zwitirathedz hi | U vhala tshiithu nga ndila l fhiraho nthihi: U vhala lwa vhtali (u vhekanya nga zwigwada): U vhala nga zwinzhi (multiples): Mutalo mbalo | Mutharamudzo, U fhata na u pwashekanya, mutalo mbalo | Mutalo mbalo U pwashekanya U fhata Array diagram Thebulu ya muandiso | Mutalo mbalo U pwashekanya U fhata Array diagram Thebulu ya muandiso U davhula na u hafula U vhala nga vho 2s, 3s, 4s 5s, 10s | Array diagram Thebulu ya u andisa U vhala nga vhoCounting in 5s-thebulu ya dzi thali | | | | | |
| Thodea dza Ndivho-Thangeli | Kha Gireidi ya 2 vhagudiswa vha tea u vha vho guda nga ha u: <ul style="list-style-type: none"> U vhala u ya phanda na murahu u bva kha 0 u ya 200. U divha, u vhala na u nwala zwiiga zwa nomboro u swika kha 200. U nwala madzina a nomboro u swika kha 100 | Kha Gireidi ya 2 Vhagudiswa vha tea u vha vho guda nga ha u: <ul style="list-style-type: none"> U kopa, u engedza na u buletshedza thevhekano ya nomboro dzi leluwaho u swika kha 200 zwine zwa katela u vhala u tshi ya phanda na murahu nga vthuthihi. U vhala u tshi ya phanda nga vho 10s, 5s, 4s, 3s na 2s u swika kha 200. U shumisa zwishumiswa, zwifanyiso, mktalo mbalo, u fhata na u pwashekanya nomboro musi u tshi tandulula na u talutshedza thaidzo na u shuma mbalo. U tandulula thaidzo dzo vhalaho nomboro kha nyimele na u talutshedza thandululodza thaidzo dzavho dzi kwamaho uu tanganyisa na u tusa hu re na phindulo u swika kha 99. Zwifhati zwa nomboro u swika kha 10 na u shumisa zwiiga zwo teaho: +, -, =, □ | <ul style="list-style-type: none"> U shumisa zwishumiswa, zwifanyiso, mitalo mbalo, u fhata na u pwashekanya nomboro musi u tshi tandulula thaidzo na u l talutshedza na u shuma mbalo. U tandulula thaidzo dza nomboro kha nyimele na u talutshedza thandululo dzavho dzi kwamaho u tanganyisa na u tusa hu re na phindulo u swika kha 20. Zwifhati zwa nomboro u swika kha 10 na u shumosa zwiiga zwo teaho +, -, x, =, □ U shumisa luambo nga ha zwithu zwa 3-D. | <ul style="list-style-type: none"> U amba tshifhinga tsha awara dza 12 na hafu ya awara U amba na u tevhekanya maduvha a vhege U amba na u tevhekanya minwedzi ya nwaha Zwifhati zwa nomboro u swika kha 10 Ndivho ya nga ha matsheloni, masiari na madekwana Ndivho ya tshedele ya RSA | <ul style="list-style-type: none"> U tandulula na u talutshedza thandululo ya thaidzo dzi kwamaho u kovhekana hu linganaho na u ita zwigwada U tanganya na u tusa hu talutshedzaho girafu U imela Data kha girafu ya zwifanyiso u bva kha nomboro inwe u ya kha inwe (with one-to-one correspondence) | | | | | |
| Zwishumiswa (nga nnda ha bugu dza text) zwa u thusa u guda | <ul style="list-style-type: none"> DBE Bugu ya u shumela Bambiri la u shumela/ bugu ya u nwalela kilasini Zwishumiswa zwi fareaho Bodo dza 100 kha nwana Garata dza mushumo | <ul style="list-style-type: none"> Bodo dza 100 DBE Bugu ya u shumela Bambiri la mushumo/bugu ya unwalela kilasini Zwivhaleli, abakhasi, DBE Bugu ya u shumela Bambiri la u shumela/Bugu ya u nwalela kilasini | <ul style="list-style-type: none"> Zwivhaleli/Counters, abacus DBE Bugu ya u shumela Bambiri la mushumo/Bugu ya u nwalela ya kilasini Bambiri, zwiigero, dzi penisela, zwitanda, zwitibo zwa mabodelo. Maforogisi a si na tshithu, midali, dzi rula, theipi ya u kala | <ul style="list-style-type: none"> Dzi khalela Watshi ya zwitanda DBE Bugu ya u shumela Bambiri la mushumo na bugu ya u shumela | <ul style="list-style-type: none"> Zwivhaleli, phuleithi dza mapulasitiki, zwitendeledzi zwo oliwaho kha fuloro DBE Bugu ya u shumela Bambiri la mushumo/Bugu ya u nwalela kilasini | <ul style="list-style-type: none"> DBE Bugu ya u shumela Bambiri la mushumo/Bugu ya u nwalela kilasini | | | | |
| U linga hu si ha Fomala | Assess as Core Concepts, Skills and Values above | | | | | | | | | |
| SBA (U linga ha Fomala) | | | Orala: <ul style="list-style-type: none"> NOR | U nwala: <ul style="list-style-type: none"> NOR | Practical: <ul style="list-style-type: none"> Tshikhala na tshivhumbeo PFA | Zwo nwalaho: <ul style="list-style-type: none"> NOR Tshikhala na tshivhumbeo | Orala: <ul style="list-style-type: none"> Mielo | Written: <ul style="list-style-type: none"> NOR Mielo U shuma nga DataData | Practical: <ul style="list-style-type: none"> NOR | |

